

**Lični podaci**

Prezime(na) / Ime(na) Krivokapić Ivana
Adresa(e) Sv. Stasije bb Kotor
Telefonski broj(evi) 069161632
Broj(evi) faksa
E-mail Ikrivokapi@gmail.com

Državljanstvo Crna Gora

Datum rođenja 12.6.1981.

Spol Ženski

Radno iskustvo

Datumi 2012 -
Zanimanje ili radno mjesto Docent za Italijanski jezik kao izborni predmet I, II, III, IV, V, VI, VII i Italijansku književnost I i II
Ime i adresa poslodavca Fakultet za strane jezike, Univerzitet Mediteran

Datumi 2007 - 2012
Zanimanje ili radno mjesto Saradnik u nastavi Italijanskog jezika kao izbornog predmeta I, II, III, IV, V i VI, saradnik u nastavi Italijanske književnosti I i II, i Italijanske civilizacije I i II
Ime i adresa poslodavca Fakultet za strane jezike, Univerzitet Mediteran

Datumi 2004 – 2007
Zanimanje ili radno mjesto Saradnik u nastavi Italijanskog jezika kao izbornog predmeta, Italijanske književnosti i Italijanske civilizacije
Ime i adresa poslodavca Odsjek za italijanski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore

Datumi	2004 - 2005
Zanimanje ili radno mjesto	Saradnik u nastavi na predmetu Italijanski jezik kao izborni predmet 2004 - 2005
Ime i adresa poslodavca	Univerzitet Mediteran, Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu, Bar, Crna Gora
Datumi	
Zanimanje ili radno mjesto	
Ime i adresa poslodavca	
Obrazovanje i osposobljavanje	
Datumi	2011
Naziv dodijeljene kvalifikacije	Doktor filoloških nauka
Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine	Italijanska književnost i kultura
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja	Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji	UNESCO/Keizo Obuchi fellowship, 2009
Datumi	2007
Naziv dodijeljene kvalifikacije	Magistar filoloških nauka
Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine	Italijanska književnost i kultura
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja	Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji	Stipendija italijanske vlade za samostalno istraživanje (o italijanskoj književnosti sa akcentom na i intertekstualnost i pitanja italijanskih uticaja na crnogorske renesansne rukopise) (Borse di studio concesse dal governo italiano a cittadini stranieri e italiani residenti al estero, IRE), maj-avgust 2005
Datumi	2004
Naziv dodijeljene kvalifikacije	Profesor italijanskog jezika i književnosti
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja	Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore Stipendije - seminari iz italijanske književnosti, kulture i didaktike italijanskog jezika kao L2: <ul style="list-style-type: none"> • Politecnico di Bari, Puglia, 2000 • Politecnico di Bari, Puglia, 2001 • Laboratorio internazionale della comunicazione, Gemona, Udine, Friuli Venezia Giulia, 2002
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji	
Datumi	
Naziv dodijeljene kvalifikacije	
Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja	
Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji	

Predmet naučno-istraživačkog interesa

Prisustvo italijanske kulture i uticaja u Crnoj Gori

Izbor u akademska zvanja

Doktor filoloških nauka, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2011.
Magistar filologije, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2007.
Diploma Odsjeka za italijanski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore, 2004.

Naučno-istraživački projekti

Cetinje i Boka Kotorska u periodu italijanske okupacije 1941-1943
Prisustvo italijanske kulture u crnogorskim književnim časopisima 1918-1988.

Važniji radovi

Knjige:

Marko Car i italijanska kultura, Univerzitet Mediteran, Podgorica, 2014.

Radovi, prevodi

Časopis Durmitor, Filološki pregled – Revue de philologie, XXXV/3, Beograd, april 2009.
I ricordi di viaggio di Marko Car, L'Italia vista dagli altri: Atti del I Convegno Internazionale (Banja Luka 12-13 giugno 2009), Franco Cesati Editore, Firenze, 2010, str. 35-38
Recenzija knjige: *Željko Đurić, Dušica Todorović Lacava: Segnalibro. – Beograd: Plato, 2005*, Filološki pregled – Revue de philologie, XXXII/2, Beograd, 2005, p. 181-183
Portreti italijanskih pisaca u d.n. Vijesti:
Stefano Benni (Ljudi poput Predsjednika će proći, istorija će ih pamtiti kao lažove, mart 2004)
Antonio Tabucchi (Posao intelektualca je da demantuje perfekciju, februar 2004)
Pier Vittorio Tondelli (Razvratnik i monah, novembar 2003)
Andrea De Carlo (Umjetnost i žene su njegova strast, oktobar, 2003)
Prevodi u "Ars", časopis za umjetnost i kulturu:
Rosario Assunto: Slika o beskrajju, Grad Anfiona i grad Prometeja, Ars, new editions, X/4, 2005, Podgorica, p. 110-119 ("Rosario Assunto, L'immagine dell'infinito, La città di Anfione e la città di Prometeo")
Stefano Benni, 4 priče, Ars, new editions, IX/5-6, Podgorica, 2004, p.129-139)

Osobne vještine i kompetencije

Materinski jezik(ci)

Crnogorski

Drugi jezik(ci)

Engleski i Italijanski

Samoprocjena

Razumijevanje	Govor	Pisanje
---------------	-------	---------

Europska razina (*)		Slušanje	Čitanje	Govorna interakcija	Govorna produkcija	
Jezik	IT	C2	C2	C2	C2	C2
Jezik	E	B2	C2	B2	B2	B2

(*) [Zajednički europski referentni okvir za jezike](#)